

# t34\_lattice3 (TMbZ2GdSyrzzmoikJrnHvyUt424N7YhfccE)

October 27, 2020

Let  $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v10\_lattices : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v4\_lattice3 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l3\_lattices : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k16\_lattice3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $r3\_lattice3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $r3\_lattices : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v6\_lattices : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v8\_lattices : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v9\_lattices : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $r1\_lattices : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k15\_lattice3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $r4\_lattice3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v4\_lattices : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v5\_lattices : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v7\_lattices : \iota \Rightarrow o$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v6\_lattices \\ & X0) \wedge ((v8\_lattices X0) \wedge ((v9\_lattices X0) \wedge (l3\_lattices X0)))))) \wedge \\ & ((m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \wedge (m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 \\ & X0))) \Rightarrow ((r3\_lattices X0 X1 X2) \Leftrightarrow (r1\_lattices X0 X1 X2)) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge (l3\_lattices X0)) \Rightarrow \\ & (m1\_subset\_1 (k15\_lattice3 X0 X1) (u1\_struct\_0 X0)) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge (l3\_lattices X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & k16\_lattice3 X0 X1 = k15\_lattice3 X0 (ReplSep (toset (\lambda X2 : \iota. \\ & m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 X0))) (\lambda X2 : \iota. r3\_lattice3 X0 \\ & X2 X1) (\lambda X2 : \iota. X2))) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge (l3\_lattices X0)) \Rightarrow (((\neg v2\_struct\_0 \\ & X0) \wedge ((v10\_lattices X0) \wedge ((v4\_lattice3 X0) \wedge (l3\_lattices X0)))) \Rightarrow \\ & (\forall X1. \forall X2. (m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow ((X2 = \\ & k15\_lattice3 X0 X1) \Leftrightarrow ((r4\_lattice3 X0 X2 X1) \wedge (\forall X3. (m1\_subset\_1 \\ & X3 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow ((r4\_lattice3 X0 X3 X1) \Rightarrow (r1\_lattices X0 X2 \\ & X3)))))) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge (l3\_lattices X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(r4\_lattice3 X0 \\ & X1 X2) \Leftrightarrow (\forall X3.(m1\_subset\_1 X3 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow ((X3 \in X2) \Rightarrow \\ & (r1\_lattices X0 X3 X1)))))) \end{aligned} \quad (5)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge (l3\_lattices X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(r3\_lattice3 X0 \\ & X1 X2) \Leftrightarrow (\forall X3.(m1\_subset\_1 X3 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow ((X3 \in X2) \Rightarrow \\ & (r1\_lattices X0 X1 X3)))))) \end{aligned} \quad (6)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.(l3\_lattices X0) \Rightarrow (((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge (v10\_lattices \\ & X0)) \Rightarrow ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v4\_lattices X0) \wedge ((v5\_lattices X0) \wedge \\ & ((v6\_lattices X0) \wedge ((v7\_lattices X0) \wedge ((v8\_lattices X0) \wedge (v9\_lattices \\ & X0)))))))))) \end{aligned} \quad (7)$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v10\_lattices X0) \wedge ((v4\_lattice3 \\ & X0) \wedge (l3\_lattices X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 \\ & X0)) \Rightarrow (\forall X2.(X1 = k16\_lattice3 X0 X2) \Leftrightarrow ((r3\_lattice3 X0 X1 \\ & X2) \wedge (\forall X3.(m1\_subset\_1 X3 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow ((r3\_lattice3 \\ & X0 X3 X2) \Rightarrow (r3\_lattices X0 X3 X1)))))) \end{aligned}$$